SHARIAT weekly

# شریعت

اوونیزه

په اوونی کي دوه ځله خپریږی

دافغانستان د اسلامی امارت مرکزی نشراتی ارگان

شپږم کال ۲۳ مه گڼه پرله پسی(۴۰۳)چهارشنبه د۱۴۲۲هـ ق کال د محرم الحرام(۳)

د ۱۳۸۰هـ ش کال د وری د میاشتي(۸)د۲۰۰۱ میلادی کال د مارچ (۲۸)

پ ۱۴۲۱ کال کی د کابل د ترافیکو د مدیریت په عوایدو کی :

## څلور څلوېښت ملیارده یو سلو پنځه پنځوس ملیونه افغانی زیاتوالی راغلی دی

کابل - باختر :

په ۱۴۲۱ هجری قمری کال کی د ۱۴۲۰ هجری قمری کال په پرتله د کابل ولایت د ترافیکو د لوی مدیریت په عوایدو کی څه د پاسه څلور څلوېښت ملیارده یو سلو پنځه پنځوس ملیونه افغانی زیاتوالی راغلی دی.

د کابل ولایت د ترافیکو لوی مدیریت د سالم ترافیکی بهیر او د نظم او امنیت د تامینولو او په تیر کال کی د ترافیکی پیښو او سرغړونو د مخنیوی په خاطر د یادونی ور فعالیتونه تر سره کړیدی لکه څنګه چی د تیر هجری قمری کال په بهیر کی د نویو واردو شویو وسایطو اته زره شپږ سوه پنځه دېرش پوکه جواز سیرونه او شپږ زره اوه او یا پوکه تجدیدی جواز سیرونه ثبت او راجستر شویدی چی له دی پلوه دوه پنځوس ملیارده دوه سوه او یا ملیونه او وه سوه اته زره اته سوه اته څلوېښت افغانی عاید تر لاسه شویدی.

د کابل ولایت د ترافیکو لوی مدیر محترم قاری احمد الله احمدی د باختر د اطلاعاتی آژانس خبریال ته وویل د دغه مدیریت د چلونی د ۴ مخ

### الهی فرمان

عدل (انصاف) وکړئ تاسي ! ، همدا (عدل) دیر نږدې دی تقوا(پرهیزگـاری) ته .

(سورة المائدة)

### توجه !

ایمان شما اجازه نخواهد داد که اوراق حامل چنین کلمات مقدس را به بي حرمتي بگذارید.

د هیواد په لر او بر کي :

## د رحمت بارانونه وشول

کابل - شریعت : له تیرو څلور پنځو ساعتو را په دی خوا د هیواد په زیاترو ولایاتو کی په شپېو بارانونه اوریدلی دی د ریپوټونو له مخی په هرات، کندهار، غزنی، میمنه، شبرغان، مزار او کندز کی په پرله پسی ډول باران اوریدلی او په کابل کی خو زیره ... ری، سرکونه او کوڅی له اوبو ډکی او لوی لوی ډنډونه ۴مخ

د مخالفینو د جنگ په لومړیو کرښو کی :

# د سیاف او مسعود د پلویانو تر منځ شخړه

## لانجه د مسعود لخوا د نویو جنگی تیاریو په سر را پیدا شوی

### مسعود غواړی د دغو پوځی تیاریو واک پخوانیو کمونیستي ماهرینو ته وسپاری

### تر اوسه یوائې د کابل په شمال کی د متعددو جنگی محاذونو سرپرستی هغوی تر لاسه کړی

## د سیاف او جمعیت مربوطو قوماندانانو په کلکه د دی طرحی تردید کړی دی

شریعت :

شریعت ته د یوی موثقی خبری سرچینی په حواله ... شوی چی د محاذونو د څنګری د لومړیو کرښو د قوماندانانو تر منځ زور اختلافات را منځته شویدی.

د منبع په قول د اختلاف اساسی لامل د مسعود هغه وروستی اقدام دی چی غواړی په خپلو لیکو کی یو شمیر پخوانی کمونیست پوځی جنرالان ځای په ځای کړی او له خپله ځانه سره د هغوی له سیاسی او پوځی موجودیت څخه د اسلامی امارت په خلاف گټه پورته کړی.

خبر زیاتوی د نوی کال ۴مخ

در ولایت کندز :

## کمپاین مجادله علیه ملخ ادامه دارد

کندز - باختر :

کمپاین مجادله علیه ملخ در مربوطات ولایت کندز ادامه دارد.

این مطلب را محترم ملا عبدالله اخند رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت کندز به خبرنگار آژانس باختر ابراز داشته گفت : مجادله میخانیک علیه ملخ که چندی قبل آغاز گردیده بود تا کنون به شدت جریان داشته و اکنون این مجادله به طریق کیمیاوی یعنی ادویه پاشی نیز ادامه دارد. ص ۴

په خوست کی :

## یو تن جعل کار ونیول شو

خوست - باختر : د خوست ولایت د امنیتی موظفینو لخوا په دی وروستیو وختو کی یو تن جعلکار ونیول شو. د خوست ولایت د امنیه قوماندانی موظفینو په دی وروستیو وختو کی یو جعلکار چی په جعلی لاسلیکونو سره یی د خوست ښاروالی سندونه او د دغه ولایت د گمرک سندونه خلکو ته برابرول نیولی دی. نیول شوی جعلکار د خوست د مستون غونډی د کلی اوسیدونکی دی.

د شهیدانو او مهاجرینو وزارت لخوا :

## د کابل پر بیوزلو مرستی وویشل شوی

کابل - باختر :

د شهیدانو او مهاجرینو د ... وزارت په دی وروستیو وختو کی په کابل کی د شهیدانو په وارثانو او په مستحقو کسانو باندی یوه اندازه خوراکی مواد او جامی وېشلی دی.

پدغو موادو کی اووه ۴ مخ

در وزارت آب و برق :

## شهادتنامه های فارغان مرکز تربیوی توزیع گردید

شهادت نامه های فارغین دوره هجدهم شهادت نامه های اولین دوره فارغین بخش شبانه مرکز تربیوی وزارت آب و ص ۴

در ولایت بلخ :

## محفل ادبي مشاعره گل سرخ تدویر یافت

بلغ - باختر :

به ابتکار ریاست اطلاعات و کلتور ولایت بلغ دیروز مشاعره زیر عنوان گل سرخ عنعنه دیرینه در تالار آنولایت تدویر یافت.

این مشاعره و محفل ادبی که به اشتراک ادبا ، شاعران و نویسندگان ... سال تدویر یافته بود ابتدا آیات چند از کلام الله مجید قرائت ص ۴

په ننگرهار کی :

## د نارنج گل د وډیزه مشاعره جوړه شوه

ننگرهار - باختر :

د ننگرهار ولایت د اطلاعاتو او کلتور په ریاست کی پرون د نارنج د گل د دوډیزی ادبي مشاعری غونډه جوړه شوه.

دغه غونډه چی د اطلاعاتو او ۴ مخ

د کندز ولایت ...

### د امام صاحب د ولسوالی سرک تر ترمیم لاندی دی

کندز - باختر :

د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالي له مرکز څخه د سید احمد شاه اغا تر تونل پوری د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالي د عمومي سرک د ترمیمولو او کرېږ اچولو کار د خلکو په همکاری پیل شویدی.

دغه سرک له شلو کلونو ۴ مخ

### د بتانو ماتولو په هکله د شیخ حمود بن عقلاء الشعیبي فتوی

ص ۳

### جهان ساینس

ص ۳

### لوري او ژوري

ص ۳

له چیچن خارجه وزیر سره د امریکایی مسولینو په کتنی :

## روسیی په امریکا نیوکه وکړه

امریکا غږ :

روسیی په متحده ایالاتو باندی سخت انتقاد کړیدی چی د امریکا عالی رتبه مقاماتو د چیچنیا د مبارزینو له استازو سره کتلی دی د روسیی مقامات وایی متحده ایالاتو ۴ مخ

د تیر کال په اوږدو کی :

## د پکتیا ولایت پر مختیایی کارونه په زره پوری و

پکتیا - باختر :

د ۱۴۲۱ هجری قمری کال په بهیر کی د جنوب زون د کلیو د بیا جوړونی او پراختیا ریاست په همکاری د پکتیا ولایت په مرکز او مربوطاتو کی د خلکو د ستونزو او مشکلاتو د لری کولو په مقصد شپږ څلویښت څاگانی کیندل شویدی.

دغه پکی د جنوب زون د کلیو د بیا جوړونی او پراختیا رئیس محترم ملا عبدالمالک اخندزاده د باختر د اطلاعاتی آژانس له خبریال سره د مرکی په ترڅ کی څرگند او زیاته یی کړه په کیندل شویو څاگانو بر سیره، موږ له بهرنیو خیریه موسسو ص ۴

از طرف ریاست زراعت در ولایت فاریاب:

## بیش از ۵۰۰۰ اصله نهال پسته ، بادام و اشجار زینتی غرس گردید

ریاست زراعت و مالداري ولایت فاریاب در تداوم فعالیتهاي خویش با فرا رسیدن فصل بهار تا کنون بیش از پنجهزار اصله نهال هاي پسته و بادام و اشجار زینتي را در مربوطات آنولایت غرس نموده است.

این مطلب را محترم ملا رحیم الدین رئیس اداره زراعت ص ۴

بر فراز سکاتلند :

## دو طیاره جنگی امریکا ناپدید گشتند

منابع خبری جهان

دو طیاره جنگی ایالات متحده امریکا دیروز بر فراز سکاتلند ناپدید شده و نگرانی در باره سرنوشت پیلوتان آن رو به افزایش میباشد. طبق گزارش های رسیده گروههای امداد رسانی زمینی و هوایی بریتانیا صبح دیروز به جستجوی ص ۴

داتس = دتوبر لپاره د توبر کلوز درملنه ترشمار لاندي !

## د توبر کلوز پر خلاف د مبارزي د نړیوالي ورځي یادونه وشوه

کابل - شریعت

د مارچ د میاشتي ۲۴ نیټه د توبرکلوز پر خلاف د مبارزي نړیواله ورځ ، ورمه ورځ له غرمی مخکي د توبرکلوز انستیتوت د موسسي د بوشمیر کارکوونکو د کنفرانسونو په تالارکي د بوي شانداري او پرقیمتي غونډي په ترڅ کي یاده شوه.

په دی غونډه کي چي د عامي روغتیا وزارت د معین محترم شیر محمد عباس ستانکزي ، د توبرکلوز انستیتوت د رئیس او د دغي مرستندویه موسسو د استازو ، او گڼ شمیر کورنیو او بهرنیو خبریالانو او ژورنالستانو په گډون جوړه شوي وه لومړی د کلام الله مجید څو مبارک آیتونه ولوستل شول.

بیا د عامي روغتیا وزارت معین محترم شیر محمد عباس ستانکزي د توبرکلوز د نړیوالي ورځي او د دغي وژونکي ناروغي په اړه د غونډي برخوالو ته خپله عالمانه او لارښوونکي وینا واوروله. د د خپلي وینا په یوه برخه کي داسي وویل : زموږ گران هیواد افغانستان د اوږدي مودي کورگډو جگړو سخت ځپلي او خلک یي له سختو ۴ مخ

## سرمقاله

دلوی خدای (ج) په نامه

### د ایران کره وږداو تبلیغات له چا پټیدای شی.؟

ورمه ورځ د امریکا غږ راډیو خبرو اترو پروگرام کی یو نامتو افغان ژورنالیست په دی خبره خو ابدی څکاره کړه چی ولی د ایرانی پروپاگند له څوابه د افغانستان تبلیغاتی سرچینی غلی او ناخبره دی ؟

نو که څه هم ظاهراً دا خبره د نوموړی خپله ځانی وینا وه خو په اصل کی دا پوښتنه د ډیرو افغانانو په خیال او سوچ کی ۲ مخ

## د بت ماتولو غندونکی باید له هر څه مخکی په خپل ایمان وویریږی

شریعت

دتاسیس کال : ۱۳۷٤ هـ ش
: د لیکوال هیئت ترنظر لاندی
مسؤول مدیر : عبدالرحیم «ثاقب»
مرستیال : غلام محمد فاروق
دیوی ګڼی بیه : په هیواد کی (۱۰۰۰) افغانی په پاکستان کی (۳) کلداری
پست بکس : (٤۷۱) کابل - افغانستان تیلفون : ۲۱۳۸۱توزیع و شکایات :۶۲۸۵۹
جاری حساب : $\frac{٤۰۳۸۵}{۷}$ د افغانستان بانک مرکز
چاپ : امارتی مطبعه

## د سرمقالی پاتي برخه

ګرځی راګرځی ، ځکه دا ښځی یوه طبیعی او فطری خبره ده چی هر څوک د مقابل لوری خبرو ته یو ځواب ورکوی. خو زمونږ او ایران په معامله کی دوه خبری دی چی باید ښه پاملرنه ورته وکړو: لومړی دا چی د ایران کړه وړه او تبلیغات خو ګرده نړی وینی، اوری او مونږ هم تري ناخبره نه یو، آیا دا امکان لری چی د نړی لر او بر راډیو ګانی، تلویزیونی شبکي، انترنټ، په لس ګونو مجلی، ورځپاڼی او د ژورنالیستانو سترګو لیدلی حالات چی په سلګونو ځله یی د ایران د ناروا لاس وهنو مستند رپوټونه خپاره کړی بیا هم له چاپه پاتی شی ؟ په افغانستان د روسی برغل نه راپیولی او بیا تر نن ورځی د ایران سیاسی تګلاره چاته نه ده څرګنده ؟ آیا هماغه وخت یی په کابل کی روس نوکره رژیمونو سره اړیکی نه درلودی؟ بیا د همدی ربانی او مسعود په دوران کی چی اوس مرستی ورسره کوی، د جګړی تودلو لپاره حزب وحدت سره مالی او نظامی مرستی نه کیدی ؟ د ایران په دی سیاست به څوک نه وی خبر چی هم یی د ربانی مخالفینو ته وسلی ورکولی او هم د اسلامی امارت مخالفینو ته ؟ آیا دیپلوماتانو یی په افغانستان کی د جنګی انتظام او اداری دنده نه درلوده؟ په قرغزستان کی یی لوی اورګادی په وسلو او مردکیو بار پولیسو را ایسار نه کړ ؟ په سل ګونو جګړه ماران، ملیشی او کمونیستان یی اوس هم په غیږ کی نه دی نیولی؟ بامیان، میمنی تالقان، مزار او شبرغان ته یی الوتکی د وسلو او مهماتو په بی شمیره الوتنو ستړی نه شوی؟

همدا اوس له مشهد نه کولاب ته جګړه ماران نه رالیږدوی؟ او دا پوچ او ناروا پروپاګند چی راډیو، تلویزیون، مجلی او اخبارونه یی ټول تری ډک دی، څوک نه اوری ؟ او بالاخره په افغانستان کی د یو اسلامی حکومت پر خلاف، چی باید ښه ملګرتیا یی ورسره کړی وای له امریکی، روسیی او هند سره ملګرتیا نه کوی ؟ هوکی ! دا ټول نه هیریدونکی واقعیتونه دی چی له بده مرغه اوس هم افغان مسلمان ملت له همدی کبله په ځور او کړاوو نو اخته دی، دوهمه خبره دا ده چی مونږ ولی ځواب نه ورکوو؟ نو په دی هکله باید یادونه وکړو چی یو خو نه غواړو دومره پوچ او پاش وواېو لکه دوی یی چی وایی او هسی ځان په ناندریو کی اخته کړو، بل دا چی مونږ هڅه کوو له ګاونډیانو سره ښی اړیکی ولرو، سیمی ته ثبات راولو او عملاً نړیوالو ته وښیو چی مونږ نه چاته څه خطر پیښوو او نه د چا په کورنیو چارو کی لاس وهنی کوو له بلی خوا دلته د ایران د قونسلګری مسولین او هغه یو نیم هیئت چی په دوره راځی همدا خبری کوی چی مونږ د اړیکو د سمولو او پراختیا هلی ځلی کوو، نو سره له دی چی د ایران حکومت د اړیکو په سمولو کی تر اوسه کوم مثبت او اغیزناک ګام نه دی اخیستی، خو بیا هم مونږ له خپله لوری هڅه کوو چی دا ترینګلتیا ختمه او بالاخره ایران هم د اومنی چی په ګاونډ کی یی د یو اسلامی حکومت له خوا ، نه کومه ستونزه ورته جوړیږی او نه یی له ملی ګټو سره کوم تضاد لری، نو په دی اساس د افغانستان اسلامی امارت دا سپیناوی هم نړیوالو ته پریږدی چی مونږ به ایران ته څه ډول زبان رسولی وی او دا هم چی ایران زمونږ په مقابل کی څه وړ چلند او تګلاره غوره کړی ده ؟ مونږ او نړیوال دا هر څه وینو، اورو خو قضاوت بیا هم خپلواکو یی پری خلکو ته پریږدو .

# دبتانو ماتولو په هکله دشیخ حمود بن عقلاء الشعیبی فتوی

(۲)

زباړه : غلام محمد «فاروق»

امام ابن القیم «رح» په زادالمعاد کی له دی کیسی دا اخیستنه کوی : (۳/ ۶۰۰-۶۰۱)

«او له دی جملی نه دشرک دهغو ځایونو ورانول دی چی دطاغوتیانو هستوګنځی دی چی داکار دشراب خانو اوفاحشه خانو له ورانولو خدای پاک ته ډیر غوره دی . او همدغه حال دهغو کوټنیو هم دی چی له خدایه پرته لمنځیدونکو قبرو باندی جوړی شوی او خاوندان یی له پاک خدای سره شریک ګڼل کیږی . په اسلام کی ددی پاتی کول ناروا او ورانول یی واجب دی .

۸- حضرت طفیل بن عمرو الدوسی یی د «دوس» قبیلی یوه بت ته چی «ذوالکفین» یی باله ، واستاوُ او هغه یی وسوځاوُ .

۹- او خالد بن ولید یی په تبوک غزا کی د «ودا» نړولو ته ولیږه چی بیا یی هغو خلکو سره جګړه وکړه او بت یی مات او ونړاوُ .

دا دپیغمبر علیه السلام تګ لاره وه چی دموحدینو لارښود او بت ماتوونکی وُ .

### دپخوانیو نیکانو او وروستنیو ځینو پادشاهانو او مجاهدینو کړه وړه :

۱- په (معجم البلدان ۲/ ٤۳٤) کی راغلی وایی : کله چی عبدالرحمن بن سمرة بن حبیب دحضرت عثمان په زمانه کی دسجستان په یوه سیمه بریالی شو نو د «الزون» په غره کی دسرو زرو یو بت وُ . دهغه لاسونه یی ورغوڅ او مات یی کړ .

۲- سلطان محمود غزنوی چی لوی مجاهد پادشاه وُ ، کله چی په هند یی برغل وکړ نو دهغوی لوی بت چی سومنات نومیده ، مات یی کړ .

او ابن الجوزی په «تلبیس ابلیس» (۱/ ۷۷) کی وایی : په بلخ کی یو بت وُ چی «بنو شهر» جوړ کړی وُ خو کله چی هلته اسلام واکمن شو نو دبلخ خلکو په خپله هغه وران کړ .

۳- همدا رنګه هغه چاری چی شیخ محمد بن عبدالوهاب وکړی او په خپل وخت کی یی دیری ځیری او بتان وبجاړ کړل ، داکار خو هرچاته ځرګند او مشهور دی .

داوه دلوی خدای «ج» دپیغمبر ، اصحابانو او د پخوانی امت د پادشاهانو او نورو تګلاره : نو اوس ځینی ناپوهان راځی او په دی ربانی کړنلاره شکونه را پیدا کوی او هغه پوچ دلایل وایی چی دوخت او کفری ثقافت اړتیاؤ ورښودلی دی . خو دایی هیر دی او یاتری هیر کړی شوی چی په دی توګه دوی له کفارو سره ملګرتیا کوی . او دا ټول شبهات او دلایل چی اوس مسلمانانو ته ویل کیږی یوازی او یوازی د پیغمبر علیه السلام د رسالت دنیمګړتیا لپاره دی نو که دوی وربانذی پوهیږی او که نه .

لوی خدای «ج» فرمایی : ترجمه: «او هیڅکله دکفارو مرستیال مه جوړیږه » . بل ځای وایی : ترجمه : «داو هغوی له خوا ناندری مه وهه چی له ځانو سره تیګی کوی » او بل ځای وایی : ترجمه : « او په ګناه او تیری کی مرستی مه سره کوئ » .

له بلی خوا دبتانو سمبالوونکی ته هم دسختی سزاګواښ شوی . لکه عمرو بن لحی خزاعی چی په قریشو کی دشرک او بت پالنی بنسټ ایښو . تکی ګڼل کیږی . امام بخاری صاحب له حضرت ابی هریره «رض» خزاعه په کیسه کی دا روایت را اخیستی . وایی پیغمبر علیه السلام وویل : «عمرو بن لحی خزاعی می په اور کی ولید او دی لومړنی کس وُ چی سائبه یی رواج کړه »

ابن کثیر «رح» دسورة مائده په تفسیر کی وایی : « عمرو بن لحی دخزاعه نو مخور وُ چی [illegible] بی دحضرت ابراهیم دین بدل او حجاز ته یی بتان را وړل » ابن حجر «رح» ددی حدیث په رابرسیتلو کی راوړی : داحدیث ابی اسحاق په «السیر» کی په ژباړو بشپړو ټکو را وړی ، چی وایی : « پیغمبر علیه السلام وویل : عمرو بن لحی می په اور کی ولید ځکه دی لومړنی کس وُ چی داسماعیل «ع» دین یی بدل او بتان یی ودرول . »

په دی هکله اجماع : ددی چی دبتانو ماتول واجب دی ، هیڅ مخالفت هم نه دی کړی او امام شافعی «رح» دمکی د امامانو کیسه کوی چی هغوی به دقبرو په سر دجوړ ودانیو ورانولو امر کاوُ .

(شرح مسلم للنووی الجنائز باب تسویة القبر) په «تیسیر العزیز الحمید» (ص ۳۳۲) کی یی په دی خبره دعلماوُ اجماع راوړی چی په قبرونو ودانی منع ، حرامه او نړول یی واجب دی . [illegible] په دی اسیدول شوی ؟ او ملا علی قاری حنفی «رح» په «المرقاة» کی دځیرو ورانولو دوجوب په هکله دعلماوُ خبره را اخیستی او [illegible] همدغه دملاعلی قاری خبره کوی .

ابو یحیی انصاری شافعی «رح» په «اسنی المطالب (کتاب الغصب باب الضمان)» کی وایی : « په مکلف باندی لازمه ده چی بتان مات کړی » بیا یی د «الاحیاء» دمؤلف داخبره راوړی چی : « هیڅوک داحق نه لری چی دبتانو له ماتولو څوک ایسار کړی او غیر مکلف ماشوم ته بی هم په ماتولو کی ثواب شته » خو امام ابن العربی مالکی «رح» بیا دبتانو ماتول واجب ګڼلی . لکه چی په خپل تفسیر کی وایی : « او دملتقی الابحار په شرح مجمع الانهار کی راغلی : په شریعت کی دکفارو وژل ، رهل ، دمالونو لوټول ، دمزو کوټو او بتانو ورانول یی روا دی ... او په دی ټولو کی اصلی مقصد د دین دسرلوړی لپاره هڅه کول دی .

### بیا دغو شک اچوونکو ته ویل کیږی چی :

بی شکه دا ټول دلایل خو په مطلق ډول دبتانو په ورانولو دلالت کوی . بیه نو دکلتوری میراث دبتانو لپاره ځانګړتیا په کوم ځای کی ده او یا هغه چی د القسمه دی کښلو او یا تمدنی لیږدونی ؟ او آیا هغه شی چی پاک خدای رجس (نجاست) ورته ویلی څه شیه به لری ؟ الله تعالی خو فرمایی : ترجمه : «بی شکه چی شراب ، جواری ، دبتانو ځلی او دفال کتلو غشی پلیتی او دشیطان چاری دی نو (ګورئ) ځان تری ساتئ »

او په صحیح حدیث کی دحضرت جابر «رض» نه مرفوعاً روایت دی چی وایی : «بی شکه چی پاک خدای «ج» دشرابو ، مردارو ، سرکوزو او بتانو خرڅلاو حرام کړی»

نو لوی خدای «ج» او پیغمبر «ع» یی دبتانو پلورل حرام کړی او دایی دسوداګری او اقتصادی ګټی کوم درک نه دی ګڼلی . او آیا دعربو بتان لرغونی اثار او همدغه بدمرغه مدنی میراث نه وُ ؟ نو آیا پیغمبر علیه السلام رانه پریښودل او که وی نړول او ولی یی دمسلمانانو دګټی او یا ترغربو تاریخی بتونو په توګه دستنو امر نه کړ ؟ حال دا چی هغه له هرچا زیات دمسلمانانو دګټی لیوال هوُ ! او بل دا چی ولی یی دخدای دنعمت او لوریتی دیادبنت لپاره ونه ساتل ؟ لکه دا ځینی اوس ناپوهان چی فکر کوی ! او هغه کومه خبره چی دحضرت عمرو بن عاص په هکله ویل کیږی چی په مصر کی یی ابو الهول او ځینی نوری ځیری او بتان ونړنی وُ نو که داخبره ثابته شی چی ریښتیا هم ده په ځیو او خاورو نه ولړلی چی [illegible] ورسته بل چا پاک کړی [illegible] هغو [illegible] په دی ځای کی ځکه [illegible] ویلای شی چی نو موری ځیری [illegible] دچا [illegible] خصوصا په هغه زمانه کی چی دسلی بی لیندی او توری وی او دادی مونږ وینو چی د طالبانو اسلامی حکومت نن هم [illegible] بتان نه شی ورانولای او داهم به یاد ولرئ لکه وړاندی مو چی وویل حضرت عمرو بن عاص په خپله دپیغمبر علیه السلام له خوا دعربو دبتانو ورانولو لپاره لیږل شوی وُ نو آیا ده به دجواز له کبله دا بتان پریښودل ؟ او که څوک وایی چی دا بتان خو اوس مسلمانانو ته کوم خطر نه پیښوی ، نو که داسی وای دا ده مره پیغمبران به یی په ورانولو او له منځه وړلو نه ؤ سره مشغول شوی ځکه بتان او هر هغه څه چی له خدایه پرته لمانځل کیږی ، هغه توحید ته خطر دی چی لوی خدای «ج» یی امر کړی دی . او داهم څرګنده ده چی اسلام او دبتانو عبادت هیڅکله هم نه سره جوړیږی .

او که څوک وایی چی ورانول خو بی له سره روا نه دی بلکی پاتی کول یی لا غوره دی نو دا یو ډول تیری دی په دی شهادت چی «لا اله الا الله» او دالله په دین باندی لوی خدای فرمایی :

ترجمه : «وایه : خیر دا ده چی زما څښتن بیکاره او بت ګر دناوړه کارونه حرام کړی او (همدا رنګه) ګناه او ناحقه تیری او دا چی له خدای سره هغه څه شریک وګڼئ چی دهغه په هکله یی څه دلیل نه دی رانازل کړی او دا چی په خدای پوری هغه څه ووایئ چی (له سره) نه وربانذی پوهیږئ )

او کله چی پیغمبر علیه السلام په دمکی بتان ماتول نو هغه آیت به یی لوست چی مخکی مو بیان کړ چی په دی کی یی دبتانو ساتنه باطل ګڼلی ده خو دوی چی څه وایی داسی انګیری چی ګنی دبتانو او له خدایه پرته لمنځیدونکو شیانو ساتنه حق او ماتول یی باطل دی او په دی ډول نړول حرام او دلرغونو ولسونو دمیراث ورکاوی بولی پاتی شو دناپوهانو داقیاس چی دقرآنی کیسو په ډود یی پاتی کیدل پند او عبرت دی نو لوی خدای خو یی دماتولو او نړولو امر او رسول الله یی په خپل عمل سره څرګند کړی . نو که چیری په دی کی څه عبرت وای ، پیغمبر علیه السلام به یی هم د پاتی کیدا اجازه کړی وه .

### په آخر کی هغو کسانو ته چی مسلمانانو ته شکونه ور اچوی داخبره کوو :

آیا پیغمبر علیه السلام په دغو شبهاتو چی اوس خبریږی ، پوهیده او کنه ؟ نو که چیری یی له پوهی سره سره مات کړی وی نو بیا خو الله عز وجل فرمایی : ترجمه : «مؤمن سړی او مؤمنی ښځی ته دالله او رسول له پریکړی وروسته په خپل کار کی (هیڅ) څه اختیار نشته ) بل ځای وایی : ترجمه : « آیا تاسی ښه پوهیږئ که خدای تعالی «ج» ؟

او که پیغمبر علیه السلام نه وربانذی پوهیده نو داڅرنګه کیدای شی چی هغه دخپل امت لپاره کوم ګټور کار باندی نه پوهیږی ، خو بیا وروسته تاسی پری پوه شئ ؟

نو د طالبانو اسلامی حکومت ته په کار ده چی دخدای د دښمنانو او ځینو نورو ددی برغل ، ګواښونو او بدو ږدو څه پروا ونه کړی لوی خدای «ج» وایی : ترجمه : «داکوم ځګ چی دی هسی له منځه ځی خو څه چی خلکو ته ګټور وی هغه په ځمکه کی پاتی کیږی » نو لوی خدای «ج» یی ملګری دی او باید چی دوی هماغسی په قرآن او سنت ټینګ پاتی او شرکیات له منځه یوسی . پاتی شوه دکفارو دباوونه نو دا خو دپیغمبرانو تګلاره ده . او لکه چی ټول کفار له خپل زور ځواک سره په یوه لیکه دتوحید ددی بنسټیز عمل چی طالبانو سرته رسولی په وړاندی ولاړ دی . همدغه شان مونږه دمسلمانانو له علماؤ غوښتنه کوو چی دتوحید دټینګښت لپاره د طالبانو ملاتړ ته را پورته او په دی اړه یو صف ودریږی .

د الله عز وجل نه سوال کوو چی هغوی نور هم ټینګ او دپیغمبرانو دسنت په راژوندی کولو اجر ورته ورکړی . وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین

(شیخ حمود بن عقلاء الشعیبی)
۱۰-۱۲-۱٤۲٤ هـ ق

## دشیخ علی بن خضیر الخضیر

### له خوا دبتانو ماتولو ملاتړ

هغه خدای لره ستاینی چی مؤمنانو ته عزت ورکوی او سرغړاندی خواروی . او داشاهدی وایم چی پرته له الله نه هیڅ شی دلمانځنی وړ نه دی . هغه یو دی هیڅ شریک نه لری . او دا چی حضرت محمد «ص» دهغه بنده او استازی دی . څوک چی دنیکانو لارښود او دمشرکانو بت ماتوونکی دی . زمونږ دورونو طالبانو په اسلامی حکومت کی دمجاهدینو دملاتړ او مرستی او زمونږ داستاذ شیخ پوهاند حمود بن عقلاء دهغی غوښتنی لپاره چی دمجاهدینو دملاتړ په اړه یی کړی وه . او داهغه وخت چی دطالبانو اسلامی حکومت په خپل همواکی دځیرو او بتانو په نړولو بنا کړی او دکفر او الحاد [illegible] خپلو [illegible] مرسته وکړه [illegible] خبره ده چی ترڅو پوری [illegible] کیږی چی بتان او ځیری [illegible] طاغوت سره دښمنی ، عداوت او تری انکار نه وی شوی . او همدغه دهر پیغمبر بلنه هم ده . الله تعالی وایی : ترجمه : «او بی شکه هر نس ته مو یو استازی لیږه ، دا چی دالله عبادت او له غیر الله نه ډډه وکړئ » .

دا لاکه چی حضرت محمد مصطفی حتی مسجد ضرار هم ونړاوُ ، ځکه چی دکفر او نفاق ځای وُ . او په یو حدیث کی له حضرت ابو هریره «رض» نه روایت دی وایی چی پیغمبر علیه السلام وفرمایل : « جبریل رانه راغی ... بیا یی امر وکړ چی په کور کی دموجودی ځیری سر دی غوڅ شی » .

ابن تیمیه «رح» په «الفتاوی ۲۸/ ۱۱۸» کی وایی : « هر هغه حرام ګران بیه جنس او داسی نور چی له جامسلمانان سره دی ، لری کول او بدلول یی په اسلام کی اتفاقی خبره ده » او له دی جملی نه دتصویرونو دشکل بدلول دی او په دی باندی سلف صالح اجماع کړی ده . دا چی زمونږ استاذ شیخ حمود دطالبانو دحکومت په ملاتړ کی ښه مفصله او مدلله فتوی صادره کړی نو دحق لټوونکو لپاره بیخی بس ده ، ځکه مطلب خو مرسته او ملاتړ دی . لوی خدای فرمایی : ترجمه : «په نیکی او پرهیزګاری کی سره مله شئ او په ناروا او تیری کی مرستی مه سره کوئ » او پیغمبر علیه السلام وایی : «مؤمن دبل مؤمن لپاره دخښتو دیوال په شان دی چی یو بل سره ټینګوی » نو له خدایه «ج» غواړو چی د طالبانو حکومت سره مرسته وکړی ، لا یی وسی او دکفر ، الحاد او بی لارو له شر او جنجاله یی وساتی . بی شکه هغه په هر څه وسی دی . وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین

۱۰-۱۲-۱٤۲۱ هـ ق

پای

د ساینس نړۍ
جهان
ساینس

متصدي صفحه : فاروق

## د زلزلې د زیان کمولو طریقه

د تکزاس پوهنتون پوهانو اوس اوس د زلزلې په مقابل کې د ودانیو د ټینګښیا لپاره نوی نوښت وړاندې کړیدی.

په دې پر مختللی نوښت کې د سیال دایم. آر د مادې په نامه یوازنی ماده شامله ده چې د ودانیو د ټینګښت لپاره په سترو ستنو کې ځای پر ځای کیږی .

د څیړونکو د څرګندونو له مخې سیال د ایم آر هغه ماده ده چې د مقناطیسی ځواک له خطر سره په مخامخ کیدو سره نږدی په جامده ماده بدلیږی او وروسته د مقناطیسی ځواک په شنډیدو سره د سیال حالت ته ګرځی.

څیړونکی وایی د زلزلې په وخت کې د سیال د ایم ار ماده په سترو ستنو کې د مقناطیسی ځواک په فعالیدو سره د ټکان په وسیله خپل حالت بدلوی.

دوی عقیده لری چې په ودانیو او بلډنګونو کې له دغه شان ستنو څخه په استفادې سره د ودانیو ښه بدله کیږی چې کولی شی د زلزلو په وړاندې په اتومات ډول غبرګون وښیی د تر سره شویو څیړنو له مخې له دغه نوی نوښت څخه استفاده به د زلزلې له امله رامنځته شوی زیانونه تر یوی اندازې پوری کم کړی.

### د خپلوانو واده څه اغیزې لري ؟

هغه ازمایښتونه چې امریکایي ډاکټرانو په دې وروستیو وختو کې ددغه هیواد په روغتونونو کې په خپلو ناروغانو باندې تر سره کړیدی د خپلو ازمایښتونو نتیجې یې داسې وړاندې کړیدی:

هغو کسانو چې له خپلوانو سره ودونه کړیدی زیاتره یې د مهمې مادې هیموګلوبین له کمښت سره مخامخ شویدی چې ددغې مادې کمښت نورجانبي عوارض را منځته کوی.

## د فضا د صفایی لپاره یو نوی تدبیر

جاپانی څیړونکو د فضا د ککړتیا د کمښت لپاره یوه نوی ماده اختراع کړیده چې کولی شی په فضا کی معلقه ماده په هر راز جوی شرایطو کی په اتومات ډول ځانته جذب کړی . او د ښارونو د فضا د ککړتیا اندازه کمه کړی.

دغه نوی ماده د اوکساید تیتالیم او د ګرافیکو ترکیب دی او کیدای شی له هغو څخه د ودانیو ، پلونو او څلورلارو د شاوخوا تاسیساتو په جوړولو کی کار واخیستل شی او په دی ترتیب په فضا کی د معلقو بڅرکو د شته والی له امله د فضا ککړتیا تریوی اندازی پوری کمه کړو. د نړی په صنعتی هیوادونو کی د فضا د ککړتیا ستونزه په یوی ډیری سختی مسالی باندی بدله شویده او ددغو ښارونو زیاتره اوسیدونکی یی په ډول ډول ناروغیو له دی جملی څخه د زړه او د پښتورګو په ناروغیو اخته کړی.

په دی وروستیو وختو کی جاپانی پوهانو ددغی نوی مادی د اختراع کولو تصمیم ونیو چی د هغی په کارولو سره په ښاری خدمتونو کی هم فضا له ککړتیا څخه وژغوری او هم خلک د سالنډی د ناروغیو له شر څخه وژغوری.

### په مریخ کي د څیړنو لپاره نوي جوړ شوي روبات

امریکایي ساینس پوهانو یو نوي او داسي روبات جوړ کړي چي د ټایرونو پر ځای په مصنوعي غړو تکیه لري او دغه روبات په مریخ کي د مهمو کشفیاتو لپاره جوړ شوي دي. د نوموړي روبات BIROD تخنیکي جوړښت د ایریزونیا پوهنتون پوهانو تر سره کړي دي. دغه روبات داسي تیمي او تاروته لري چي کشش لري کله چي حرکت کوي لکه د انسان د عضلاتو په شان غځیږي او ټولیږي. او دغه حرکات د بریښنا په واسطه کوي . دغه روبات به د مریخ په سطحه کي په هر قسم لوړو ژورو سطحو کي حرکت وکړي شي . دغه روبات د خپل وزن په نسبت ۱۷ زره ځله زیات وزن وړي شي.

### په هایدروجن ګاز چلیدونکی موټر

ایټالوی الجنیران د لومړی ځل لپاره د یوه داسی موټر په جوړولو بریالی شول چی سون مواد یی هایدروجن دی.

دغه موټر هایدروجن له اکسیجن سره ګډوی او له تر لاسه شوی انرژۍ څخه موټر ته لازمه بریښنا تولیدوی.

له دغه ترکیب څخه پورته شوی ګاز د اوبو بړاس دی چی ککړتیا نه لری دغه موټر کولی شی د سلو کیلو مترو لپاره هایدروجن زیرمه کړی او ګرندیتوب یی په یو ساعت کی ۱٤۰ کیلو متره دی.

## په انسانانو باندی د موټرو عصبی اغیزی

ډاکټر پیټر د هغو ازمایښتونو په باب چی په دی وروستیو وختو کی یی د اتریش په هیواد کی په ګڼ میشتو سیمو او د نقلیه وسایطو د تګ راتګ په نږدې واټونو کی له نهه کلنی څخه تر ۱۱ کلنی پوری د میشتو ماشومانو په باب تر سره کړیدی د خپل کار نتیجې داسی څرګندی کړی .

په سلو کی پنځه ویشت تنه ماشومان مو د وینو تر بیلا بیلو ازمایښتونو لاندی ونیول او د ټولو د وینو فشار لوړو او عصبی هورمونونه یی کمزوری شوی و د هغو ماشومانو په باب چی د نقلیه وسایطو له تګ راتګ څخه په لری سیمو کی یې ژوند کاوه هم ازمایښتونه تر سره شول ددغو ماشومانو د وینو فشار نورمال او عصبی هورمونونه یی هم عادی و او دغه ماشومان د زړه او د اعصابو له ناروغیو څخه هم خوندی و .

## ګرځنده تیلفون او سرطان ناروغی

ډنمارک کي او امریکایی پوهانو د هغو څیړنو او ازمایښتونو نتیجی چی په دی وروستیو وختو کی یی د ګرځنده یا موبایل تیلفونونو لرونکو کسانو په برخه کی کړیدی داسی بیان کړیدی :

کله چی ګرځنده یا موبایل تیلفون په فعالیت پیل کوی د الکترو مقناطیس وړانګه تولیدیږی چی د زیات وخت لپاره سري د سرطان په ناروغی اخته کیږی او د ژنونو د ماغزو برخه زیانمنه کیږی.

## یو نوی مسکن درمل

المانی پوهان د انسان په بدن کی د سختو دردونو د کنترولو لپاره له یو ډول موادو څخه چی په طبیعی ډول په بدن کی تولیدیږی استفاده کوی.

دغو پوهانو دا نتیجه تر لاسه کړیده چی د بدن د معافیت سیستم هغه یوازنی دماغی شکر ندی چی په بدن کی د باکتریاوو او مکروبونو پر ضد مبارزه کوی بلکی د اردو دغه سیستم د انسان په بدن کی د موجود درد او رنځ سره د مقابلی لپاره دی چی د وینو د حجراتو له لاری په ډیری چټکتیا سره ځان د بدن ټپی او زیانمن شوی ځای ته رسوی. د معافیت دغه سیستم هغه طبیعی ماده له ځان سره لیږدوی چی د دردمن ځای د بی هوښه کولو لپاره کارول کیږی.

دغه ماده چی په طبیعی ډول په بدن کی تولیدیږی جانبی خطرونه نه لری خو دردمن او ټپی ځای تسکینوی. المانی عالمان هیله لری چی د انسان د بدن له دغی نوی لاری چاری څخه د نویو درملو په تولیدولو کی د مفصلونو او د نورو دردونو د تسکین لپاره استفاده وکړی.

## ساینس پوهان وایي :

راځي چي د هغه څه په هکله چي په طبي ساینس کي انقلاب ګڼل کیږي او نن یې اعلان وشو هیڅ ډول شک ونه لرو چي البته دا د یوویشتمي پیړي ستر تکنالوژیکي بري ګڼل کیږي.

دغه نوي بریالتوب به ساینس پوهانو سره د طبابت په نړي کي د انسانانو د ډول ډول ناروغیو په علاج کي مرسته وکړي په خاصه توګه جنتیکي کود، ځکه چي هر یو ژ ن د انسان په بدن کي ځانګړي او مشخصه دنده پر مخ بیایي او د انسان ټول کړه وړه د همدي ژ نونو له لاري د لارښووني سره سم تر سره کیږي.

## یون لیک :

# لوړې او ژورې

①

طبیب محمد نذیر «احمدزی»

ژوندون ټول لوړې اوژورې دی او نړی هم همداسی : د ژوند په دی لوړو او ژورو کی پر هرچا څه ناڅه لوړې اوژورې تیرې شوی چی ځینی ځینی یی ورځنی پیښی او چاری دی او هر سبا ماښام تکراریږی نو دوخت په تیریدو سره هغه هیریږی او نوی بدلونونه یی ځای نیسی، خو کله کله ستر ګو لیدلی چاری داسی وی چی باید هیری نشی، بوڅه ژوندی وساتلی شی د ښو ښه یاد شی او دبدو که بد نه یادیږی له دی ویری چی غیبت نشی نو دومره خو باید یاد شی چی نور وکړی او راتلونکی نسلونه یاځانونه ترینه څنګ ته کړی او یاهم پرهماغه پله ، پل کیښیږدی .

دهمدغه تکل پر بنسټ می قلم ته ګوتی کړی تر څو دخپل لمړنی رسمی سفر د پیښو او لیدو کتو په هکله یو څه ولیکم دا ځکه چی په دی تګ راتګ کی ماډیر هغه څه ولیدل چی په تیرو شخصی سفرونو کی می نشوی لیدی او یا می نه غوښتل چی هرڅه ته وګورم اود هرڅه په هکله وپوښتم داځکه چی دسفر موخه به می یواځی یوه ځای ته ځان رسول ؤ ، خو داځل دڅو ولایتونو دعامی روغتیا دځانګو او دخلکو دروغتیایی ستونزو دڅیړلو چاری زمونږ دیون هدف ؤ چی په رښتیا هم ډیر څه می ولیدل او ډیر څه می وا وریدل ، پر خلکو او نوموړو سیمو ډیری لوړی ، ژوری تیری شوی وی او ځای ځای ډیر بدلونونه راغلی ؤ لنډه دا چی :

دشوال المکرم دمیاشتی په څوارلسمه دمعالجوی طب لوی رئیس محترم حکیمی صاحب تیلفون راته وکړ چی دسبا لپاره ځان چمتوکړه ، له خیره په یوه سفر روان یو . سبا سهار وختی دعامی روغتیا په وزارت کی سره یوځای شوو ، نور انډیوالان مو له ملاریا او لشمانیا سره دمجادلی دملی انستیتوت رئیس طبیب ملنګ مسلم ، دقوانینو د ریاست استاځی حیات الله «عصمت» او یوتن درمل جوړوونکی عبدالجبار . سهار وختی له وزارت څخه وخوځیدو او د خپلوځوتنو ملګرو په شمول موکوټه سنګی په لور حرکت وکړ ، په کوټه سنګی کی دیو څه ضروری شیانو تر رانیولو وروسته دمیدان ښار په لور روان شوو.

دکابل میدان لویه لار چی په دی وروستیو کی پخه او له سره ودانه شوی وه ډیره زړه راښکونکی وه داځکه چی زمونږ په دی وران وېجاړ وطن کی دومره ستره ودانی او ښیا جوړونه یو ډیر لوی کارؤ، سړک په ډیره اساسی او دوه پوړیزه توګه قیر شوی ؤ ، چاچی په پاکستان کی دسړکونو دپخولو چاری لیدلی وی نو خامخا به دمیدان ښار دسړک ښنتیز قیر ته حیران شی دا ځکه چی پاکستان ترموږ مونږ او پرمختللی هیواد دی خو هلته چی کله سړکونه قیر کیږی نو مزدوران په ستک ډیری ماتوی او ښیا نوموړی ماتی شوی ډبری پر سړک هواریږی او ترهغه وروسته یو نری شانته د قیر ټوکر پری هواروی ، خو دمیدان ښار سړک ښه په مره خپته قیر شوی دی ، نوموړی سړک لمړی ځل ماهغه وخت ولید چی د ربانی دحکومت په دوران کی دڅاکولتی درخصتی پر مهال له جلال آباد څخه کندهار ته دتلو په هیله له نوموړی لاری تیریدم .

هغه وخت سړک بل شانته ؤ له کوټه سنګی څخه به دی چی دکمپنی او ارغندی په لور وکتل یواځی سپیری دوړی اوګردونه ؤ چی ټوله لاریی پوښلی وه ، دوه موټران هغه وخت یوبل ته سره ښکاره کیدل چی ښه به سره نږدی شول کله کله خوبه ځینو موټر چلوونکو د احتیاط په توګه په رڼا ورځ خپل څراغونه بل کړل ، سړک دخلقی پرچمی حکومت او روسی ټانکونو د زیات تګ راتګ او کلنی حفظ اومراقبت دنشتوالی له کبله ځای ځای په کندو بدل شوی ؤ ، داخو لاپریږده چی دقیر بی څه نښی نښانی پاتی شی ، او ښیا دربانی په دوران کی خو یواځی دنوموړی لاری په اوږدو کی ځای ځای کندی دغلو او شرکمارو د بریدونو ځای ؤ نور څه خاص توپیر یی نه ؤ موندلی ، بی ځایه به نه وی چی پرهماغه سفر کی پرماراغلی دیوی لوړی ژوری کیسه ولیکم .

پاتې لري

## د توبرکلوز پر خلاف د مبارزې ...

اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان شوي دي. همدارنګه د خلکو د ښوونې [illegible] زني کچه هم ډېره ټیټه ده، همدا سبب دی چې د نړۍ ریغ یا توبر کلوز ناروغي په زیاته اندازه په خلکو کې لېدل کېږي او په ځانګړي ډول زموږ زیاتره کلیوالي او د نړۍ پرتو [illegible] هېوادوال پرې [illegible] ته دي.

[illegible] موږ اراده لرو چې [illegible] ناروغي له ټول هېواد نه ورکه کړو، که څه هم زموږ امکانات ډېر لږ دي [illegible] بوخت یو چې په دې کار کې [illegible] ملکي زیات شمېر [illegible] مرستندویه موسسې او په ځانګړي [illegible] نړیوال روغتیایي سازمان یا W.H.O له موږ سره ګډې [illegible] همکاري کوي.

[illegible] د توبر کلوز انستیتوت [illegible] محترم داکتر ګل [illegible] د حیاتي موسسې د کړو وړو او مسئولینو نه په باب اوږدې خبرې وکړې. د دوی په وینا: موږ په پام کې لرو چې په ټول هېواد کې د دغې ناروغۍ د له منځه وړلو او مخنیوي لپاره پراخ پروګرامونه او پلانونه جوړ او هغه تر سره کړو. همدا اوس په کابل کې زموږ ملي څلې رواني دي که څه هم زموږ ستونزې زیاتې دي خو له دې سره سره پر [illegible] په بریالیتوب سره پرمخ روان دي. د په داسې حال کې چې له مرستندویه موسسو څخه یې د دوی د هر اړخیزې مرستو له امله مننه وکړه له هغوی نه یې په دې کار کې د لا زیاتو همکاریو غوښتنه وکړه.

بیا په کابل کې د W.H.O موسسې د استازي محترم داکتر شرابي له خوا د مارچ د میاشتې د ۲٤ نېټې د توبر کلوز د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ د روغتیایي سازمان د ښځینه مدیرانې د حوزې د دایرکټر ریجنل داکتر حسین جزایري پیغام غونډې ته وړاندې شو.

د پیغام په یوه برخه کې داسې راغلي دي:

موږ هر کال د مارچ د میاشتې په څلېرویشتمه نېټه د توبر کلوز له نړیوالې ورځې څخه یاد ونه کړو.

په ۱۸۸۲ میلادي کال په همدې ورځ داکتر رابرت کوخ د توبر کلوز د باسیل د موندلو او کشف په باب د یو هانو ټولنې ته ریپوټ وړاندې کړ [illegible] راځئ د توبر کلوز له نړیوالې ورځې څخه یاد ونه کړو خو یې نه لمانځو او له توبر کلوز سره د مبارزې په کار کې خپلې ژمنې نوې کړو.

ورپسې د مېند [illegible] بر موسسې استازي مېرمن مارلین جانسن د دغې ورځې په باب اوږدې خبرې وکړې او د توبر کلوز د ناروغۍ د له منځه وړلو په کار کې یې د مسئولو څانګو او پرسونل د هڅو او هاند د چټکتیا غوښتنه وکړه.

غونډه د دعا یې په لوستلو سره پای ته ورسېده.

## په ننګرهار کې ...

کلتور د وزیر محترم مولوي قدرت الله جمال، د اطلاعاتو او کلتور [illegible] د کلتوري معین محترم مولوي عبدالباقي حقاني، د ختیځ زون د تنظیمه ریاست د مرستیال او د ننګرهار ولایت د مرستیال محترم مولوي صدراعظم او د ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست، کابل، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ او د زابل د ولایتونو او د پېښور ښار د ادیبانو [illegible] شاعرانو په ګډون جوړه شوه. د کلام الله مجید د څو مبارکو ایتونو په لوستلو سره پیل شوه او وروسته د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او کلتور رییس محترم ملا عتیق الله عزیزي د [illegible] پېژندنګې وینا په ترڅ کې د مشاعرې د جوړېدو هدف او د شعري او هنري استعدادونو د ودې اړ یا ښې په لاره کې د هغې ارزښت بیان کړ.

وروسته د اطلاعاتو او کلتور وزارت کلتوري معین محترم مولوي عبدالباقي حقاني د خپلو خبرو په ترڅ کې د اسلام د مبین دین له پلوه د شعر او شاعرۍ اهمیت او ارزښت بیان کړ او د جهاد او د اسلامي ثقافت په ادبیاتو کې یې د شعر او شعري د پیاوړتیا او پیاښي او د عامه ذهنونو د روښانه کولو او د نېو عملونو په تر سره کولو کې د خلکو او په تېره بیا د ځوان نسل د لارښوونې او هڅونې او د اسلام د مبین دین او د هېواد د دښمنانو په وړاندې د مبارزې او مقاومت په لاره کې د هغوی د چمتو کولو او د آزادۍ غوښتنې د مفکورې د پیاوړې کولو په لاره کې د شاعرانو او ادیبانو مکلفیتونه بیان کړل. بیا د ختیځ زون د تنظیمه ریاست پیغام د ننګرهار ولایت د شریعت غږ راډیو د مسؤل محترم ملا محمد [illegible] له خوا لوستل شو او وروسته د مشاعرې برخه پیل شوه او په لسګونو تنو شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. د غونډې په بهیر کې د شریعت غږ راډیو [illegible] پارچې اجرا کړې چې د حاضرینو لخوا وهڅول شول. په پای کې د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او کلتور د رئیس لخوا [illegible] باندې نغدي سوغات [illegible] شول.

## د شهیدانو ...

سوه بوری اوړه، درې زره پنځه سوه برستنې، ۷۵۰ کارتنه غوړي او څو حصیره [illegible] چې د شان اسلام د [illegible] رئاستي محترم داکتر ۵۵ زره [illegible] د شهیدانو او مهاجرینو د چارو له وزارت سره مرسته شوې ده او د دغه وزارت له لارې د کابل ښار په مربوطاتو کې د شهیدانو په وارثانو [illegible] مستحقو کسانو باندې وېشل شویدي.

د [illegible] د محمد عربي اماراتو یو تن احسانس [illegible] مسلمان محترم محمد حسن په دې وروستیو وختو کې د شهیدانو او مهاجرینو د چارو د وزارت له لارې مستحقو کسانو سره د مرستې په مقصد د شپږ سوه بوریو وریجو، شپږ سوه بوریو اوړو، سلو بوریو لوبیا، یو زر و سلو دېرشو غوړیو او د پنځه دېرشو زرو کلدارو کمک کړی دی او دغه مرسته په تېرو دوو ورځو کې د دغه وزارت له لارې د کابل ښار په مربوطاتو کې په مستحقو کسانو باندې وېشل شویدي.

## د کندز ولایت ...

راپدېخوا ترمیم او کرېږ پرې نه و اچول شوی چې خلکو د خپلو مشکلاتو د لرې کولو په خاطر د امارتي چارواکو د دغه اقدام هرکلی وکړ او په عملي توګه یې د چارو د ګړندي کولو په مقصد [illegible] واخیسته.

دغه سړک د دېرشو کیلو متر په اوږدوالي ترمیم او کرېږ پرې اچول کېږي او د دغه سړک په ترمیمولو سره د وسایطو په تګ راتګ کې زیاتې اسانتیاوې برابرېږي.

## د پکتیا ولایت ...

سره په تماس کې یو او هلې ځلې کوو چې د خلکو په مستقیمې همکارۍ سره د پکتیا ولایت په مربوطاتو کې دوه پنځوس ژورې څاګانې وکینو.

د زیاته کړه: د دغه ریاست لخوا د پکتیا ولایت په اړوندو ولسوالیو کې ۹۶ کیلو متره فرعي سړکونه ترمیم او کرېږ پرې اچول شویدي او د دغه ولایت په مربوطاتو کې کابو ٦٦ پلونه او پلګۍ بیا ترمیم او احیا شویدي. دغه راز ۱۷ کاریزونه د ورځنۍ اجورې د کار په مقابل کې او د کار په بدل کې د غنمو په ورکولو سره پاک شویدي. [illegible] د ولس سرښندونه هم په همدې برخه کې جوړ شویدي.

**دغه راز د تېر کال په اوږدو کې د ولس زره شپږ سوه [illegible] متره استنادي دېوالونه د سېلدونو [illegible]** په وړاندې د[illegible] شویدي.

## محفل ادبي مشاعره ...

ګردید. بعداً پیام ریاست تنظیمه زون شمال توسط محترم محمد اسماعیل شاداب نطاق رادیو صدای شریعت [illegible]

[illegible] حبیب الله [illegible] بلخ بالنوبه در [illegible] شعر و ادبیات اسلامی [illegible] در جامعه اسلامی به [illegible]

سپس مشاعره با اشعار که توسط محترم محمد نادر امیرخیل، محمد [illegible] و محمد [illegible] شریعت ولایت بلخ آغاز گردید.

در این مشاعره هفتاد تن شاعر از ولایات فاریاب، سمنگان، سرپل، جوزجان و بلخ اشتراک داشتند.

[illegible] مشاعره تحائف نقدی که از سوی [illegible] ریاست تنظیمه زون شمال آماده گردیده بود برای شاعران توزیع گردید. در جریان مشاعره ترانه های حماسی و پارچه جالب تمثیلی نیز اجرا گردید.

در این مشاعره مسولین ادارات امارتی، علاقمندان شعر و ادب اشتراک ورزیده بودند.

## بیش از ...

ولایت فاریاب طی مصاحبه با خبرنگار آژانس باختر در زمینه اظهار داشت: افزود: ریاست زراعت در محدوده امکانات خویش در قسمت بهبود امور زراعتی و مساعدت با دهاقین و مالداران آنولایت در عرصه [illegible] امیر المومنین [illegible] بغرض [illegible] زمینی و سرسبزی کشور این اداره با آغاز فصل بهار ده هزار اصله نهال [illegible] و سه هزار اصله نهال [illegible] در مرکز و اطراف آنولایت غرس نموده و این پروسه ادامه دارد.

طبق این خبر دیگر سیزده هزار اصله نهال [illegible] توسط مسوولین و منسوبین ادارات امارتی ولایت پکتیا در همکاری با اداره زراعت آنولایت در مرکز و مربوطات آنولایت غرس گردیده و کدر نهال شانی در انولایت ادامه دارد.

## د سیاف او مسعود ...

په راتلو سره مسعود په یو لړ پوځي تحرکاتو لاس پورې کړی او غواړي چې د جګړې په لومړیو کرښو کې د هغو سنګرونو صلاحیت او اختیارات چې تر اوسه پورې د سیاف مربوطو قوماندانانو په غاړه دي نو یو کم شمېر پوځي [illegible] هم ورته وسپارل شي.

د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې نواحي د بګرام او کاپیسا په څنګ [illegible] مسعود په خپلې دغې طرحې کې موفق شوی خو که مې [illegible] سیاف مربوط قوماندانان [illegible] عبدالله تر واکمنۍ لاندې [illegible] دې طرحې مخنیوی شوی [illegible] پلان له [illegible]

## د رحمت بارانونه ...

یکې حوزه [illegible] تر لاسه شوي خبرونه وایي چې د [illegible] هم په جوزجان، سرپل، تخار، بلخ، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پکتیا او پغمان ولایتونو کې هوا لړځنه او باراني ده.

دا چې اوسني بارانونه په یوه ډېر مناسب وخت کې اورېدلي، د روان کال د ودانۍ او بسیرازۍ هیلې یې را پیدا کړې او ان شاء الله تر ډېره به د وچکالۍ په کمولو کې یې اغېزې وکړي.

## ډزې په امریکا ...

د دغې لېږدونې کښتۍ سره د [illegible] خوا ونیوله. ربوټونه وایي چې روسي مامورینو په دغه کښتۍ باندې چې پروت د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د دې وزارت د یوه مامور چاندریل او چېچن د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر الیاس احمدوف ترمنځ [illegible] کلکه غوسه حرکت کړی دی د دغه کښتۍ د عملو یونو د چارډنو فقط د دوو [illegible] وروسته وشوه چې د روسي د شمالي قفقاز په برخه کې وشوي او څه باندې سل تنه یې ووژل او د سلو نه زیات نور یې زخمي کړل.

## کمپاین مجادله علیه ...

موصوف افزود: ولسوالی های علی آباد، چهاردره و قلعه زال نیز مورد تهدید ملخ ها قرار گرفته اگر جلو هجوم آنها گرفته نشود فاجعه بزرگ اقتصادی را در عرصه زراعت در ولایت کندز و ولایات همجوار ببار خواهد آورد.

نامبرده گفت: موسسات خیریه بین المللی تا کنون درین عرصه ما را کمک ننموده اند ریاست زراعت و مالداری ولایت کندز با استفاده از امکانات موجود و ادویه جات که در دیپو ها موجود بود به مجادله علیه ملخ ها آغاز کرده است که البته همکاری زارعین درین کمپاین قابل قدر میباشد.

## دو طیاره جنګی ...

**طیارات مفقود شده پرداخته و تا هنوز ازجزئیات این خبر چیزی گفته نه شده است.**

**یک نطاق قوای نظامی بریتانیا گفت: جت های ناپدید شده از نوع تاف پالورد بوده و به اندازه کافی [illegible] سوخت برای باقی ماندن مدت زیاد در هوا نداشتند.**

[illegible] افزود همزمان با **قطع ارتباط [illegible] طیارات متذکره** خبر [illegible] **در منطقه** دریافت [illegible] است.

## په ۱٤۲۱ کال کې د کابل د ترافیکو د ...

جواز امریت د چلوني شپږ زره اته سوه څلېرویشت موټرو ته نوی ډول جواز لیکونه په شرایطو برابر او اشخاصو [illegible] شلو دي چې له دې جملې نه [illegible] افغانیو له [illegible]

دغه راز [illegible] اتلسو برابر [illegible] پکې [illegible] ملیارده [illegible] د څلور زره [illegible] پلیټ [illegible] له پلوه او د وسایطو په خاوندانو باندې د دری سوه یو دېرش پاسپورټونو د شلو له [illegible] شپېتو [illegible] څلور سوه شخوس زره افغانۍ عاید تر لاسه شویدي.

محترم قاري احمدالله احمدي وایي: د تېر کال په بهیر کې د کابل په ښار کې په مجموعي ډول یو سلو څلور دېرش ترافیکي پېښې شویدي چې له دې جملې څخه په اته څلوېښتو پېښو کې مړینه په دوه اتیا پېښو کې مجروحیت او په څلورو پېښو کې مالي تاوان رسېدلی دی چې په دې اړوند د پېښو د څېړنې د امریت د موظفینو لخوا جدي او قانوني اجراآت شویدي.

دغه راز د ترافیکي پېښو د مخنیوي په مقصد د تېر کال په بهیر کې د کابل ښار د ترافیکو د پولیسو په مساعي کې یو سلو او د [illegible] د ولی [illegible] لایحې خلاف [illegible] شویدي [illegible] ترافیکي [illegible] رنګ کېږي [illegible] شویدي، او یو سلو اته اتیا وسایط د محصول لپاره ګمرک ته لېږل شویدي او د ښار په بېلا بېلو ساحو کې شیښه متره فلزي [illegible] ترمیم [illegible] رنګ کړای شویدي.

محترم احمدي په پای کې زیاته کړه د ۱٤۲۰ هجري قمري کال ټول عواید ۱۲٤۳۱۹۵۵۸٤۲ افغانۍ او د تېر کال ټول عواید ۵٦ ملیارده پنځه سوه ۸۷ ملیونه شپږ سوه څلور دېرش زره اته سوه ٤۸ **افغانۍ کېږي چې د ۱٤۲۰ هجري قمري کال په پرتله ٤٤ ملیارده یو سلو ۵۵ ملیونه شپږ سوه نهه اویا زره افغانۍ زیاتوالی ښیي.**

## شهادتنامه های فارغین مرکز تربیوی ...

برق د یو روز طی محفلی به آنان توزیع گردید.

درین محفل محترم مولوی محمد اعظم علمی معین وزارت آب و برق، محترم مولوی محمد منصور رئیس تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف و محترم الحنیر محمد یوسف امر تربیوی در رابطه به موضوع صحبت همه جانبه کرده و فارغین مرکز تربیوی وزارت آب و برق را به مسولیت های بعدی شان متوجه نمودند.

در ختم محفل تحایف برای استادان و شهادت نامه های فارغین دوره هجدهم و شهادت نامه های اولین دوره فارغین بخش شبانه مرکز تربیوی از سوی محترم مولوی محمد اعظم علمی و سایر مسولین آنوزارت توزیع گردید.

محترم [illegible] محمد یوسف [illegible] مرکز تر[illegible] وزارت آب و برق یکی از مدارس [illegible] بوده و طالب العلمان را در رشته های لیگ های هوایی و کیبلی ترمیم و بهره برداری تجهیزات برقی ستیشنها و سب ستیشنهای ترانسفارمر و توربین ها تربیه و غرض خدمت به جامعه تقدیم میدارد.

وی اضافه کرد: مرکز مذکور به اساس توجه مقام محترم امارت مجهز با ورکشاپ های مسلکی، یک باب لیلیه میباشد که گنجایش پنجاه تن طالب العلمان را دارد.

علاوه از بخش لیلیه در بخش نهاری نیز یک تعداد طالب العلمان مصروف آموزش میباشد.

**توجه**

درنو ګډونکو! ګوا که شریعت اوونیزه ته در رسېږي او یا ناوخته رسېږي نو په: ۶۲۸۵۹-
۶۲۸٦۷ شمېرو ټیلفون تماس ونیسئ. اداره

SHARIAT WEEKLY
Published by :
Islamic Emirate of Afghanistan
Chief Editor: Abdurrahim "Saqeb"
Editor: Ghulam M. Farooq
Printed by: Emirate's Printing Press